

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: «Сокращения» — это сокращения, которые используются в документах, чтобы сэкономить место и время. Они состоят из нескольких букв, которые представляют собой слово или фразу. Например, «ф.и.о.» — это сокращение от «фамилия, имя, отчество».

Сүөһүттэн—өлгөм үүтү.
элбэх эмис ати

[illegible]

Син сэтгэ тайжгар, адслыг
ийдмэлээрээр 376,4 тоннлаан
додох түгүг гостудартууга түрэт-
биз, фобууш үрүүной бэлдэнэ
104,5 бэрлэймэл толордубут. Бу
көрөрүгүг бэлдэл орхук үчүтэй-
диз байа-барис аарышан көвхөз
үлөдөн илэр. Ошог атам хайна-
малардодор, бэрлэе субиуууеай-
тар, халымын тайвардлар. Ог
айкыг сорудаг ардыултга бэрлэ-
судаг 80%-бэрлэймэл толоруул-
на; аригдатор эмнэ маларга бэр-
длар; гахалт галх түбэлтмэл
көмүсөөр 137 теймэл ардыг
үмт, тейм бэрлэа, дүмдэлдэр.

[illegible][illegible]

Бүтэц, туслахууд төлбөртүүгээ захиалжынотомбаатар урилгад
мөнгөсөө заахыг үргэлжлүүлсэн тухай мэдэгдэнэ.



Чувашский АССР. Советский Союз имени государственного Герока коммунизма А. Г. Николаева төрөөбүт эркиндүгү, Ыйрмалык сыйлыгына ээ коммунисттер дүңдүрүлүшү (парткомитет).

Көйінгік сыйларға музейге 100 табысында зарнаға юғин сырытта. Вочустввах ыалдымтар кичигизариксз ССРС ушпа на каранымыста табыснаарды дейдулар керуботтарыл эббах тилдарынан бахметтедин кер баада.

В. ВОЙТЕНКО фотота,
(ССТА. ФОТОИЗВНИКА).

А. И. МАНДА куоталаһыга—сага күүрэни!
РЕСПУБЛИКАТААҔЫ КОНКУРС
УСУЛУОБУЙАЛАРА

СССР-Обкомун Биротт уонна Саха АССР Министрларын Совет 1977 сылга оттоолунга ээснелэр республикатааһынан мурстарын усулуобуйатын сирэх өтүүн уларытан турар. Онон усулуобуйаларынан мөһүнөн бэлиэтэннэ.

НЭЛИМ МЕХАНИЗАЦИЈЛААХ, СМТЭТЭ СУУХ МЕХАНИЗАЦИЈЛААХ
УДИНА НӨМӨ-ИЛИИ ЗВЕНЛАРЫГАР

Кол курс түмүсү атындах лык 8, 15, 22 күнүгүсүр, от- тон бүтөнтөх түмүк батын:	Бүтөнтөх түмүк от- туугар батын: иштөн- бул занын, уонна: занын батын: батын: Бата А
--	---

Советхатары залларынан эрбурин йавардабын ханна. Эмне бирдэн ханхатер тик-сингилер (тогилан) сестай эвэлх оту бэлэнхэбэт. Эмне нигархыгаваран эвэлхатер.

[illegible]

Саймий Үндэсн болон түүхчдийн
хүмүүжил, зөв ойлголт, эрх зүйн
басгалыг романд, кинон, кино
нэвтрүүлэх, хэсгээр нь 2 баг-
цанд, 3 хуудас, 2 үгс. Зарим
мэдээ, мэдээтэй, ухуу, механизм
дээрхүү — 3 багцанд, 3 үгс.
3 хуудас, бичиггүй, 3 баг-
цанд, зөв ойлголт — 3 баг-
цанд, 3 хуудас, 2 үгс, бичиггүй.

ABM-0.4-10.657 АГРЕГАТАР КОЛЛЕНТИВТАРЫНАР

[illegible]

19. VII	285	516	Григорьев, Туганлылар, Кона «Москва» державой
20. VII	375	540	Момылы, Мамылылар, Фом
21. VII	150	540	Алиев, Алиевлар, Таш 7/8
			Алиевлылар, Алиевтарын 1

[illegible]

ГЭР АНГЖИМЫГ ҮНДЭРҮҮЛЭХЭЭ МҮНД
МОНГОСЫН БҮЛЭГЭЙНД.

Улус мизастагы тийештүү кол-
лективда, коллектив хас бар-
дик чыгариыгыр Түм. халкыныс-
тыбастап министрствотын уок-
та профсоюз, окомун Бочуулу-
най грымтата, туугарылар,
звеной «Дружба» эрбийин
атыштар фонд бористар, эде-
рской түм. халкыныс-тыбастап
гэлияттерин Бүтүн Союзтагы
кулунер аняматт уерүүлэр
нууыктаа кытырыллат.

СИЛЭНН УОННА СЕНАНЫ
БЭЛЭМНИЙР ЗӨВӨНДӨРГӨ

Завано баярдин удмынхээр
тэжээлийнх нь саванд элбэг су-
малыг дотар, сүлжээг бэлэмнэ
бүт. өмчлөлтөд нэмжурс кыо
Амьдралынх нь элбэгээр.

Нусатаһары түмүүс атар
 лых эийд. 16-25 күнээрнэг;
 бүтэһингээх түмүүс багалан
 эийд 12 күнээр онгоулар;
 Насангы обиды — 2 багса
 юр. 2 күнээр 2 үүдэ мөөдөр; и-
 эмэ айнага 1 багса юр. 1 күнээр
 1 үүдэ мөөдөр ашааһуур;
 Багсайн эмээлээр бодыт эл-
 лоды 10-12 хоолойгынсаатары ил-
 гээтэрбодытх уонга-професс-
 едкоруу Бодотууһай Тренинста
 200; олоһу багсайн аһраһаһа

Иккис мянсыз, эвен
Ты хайааыстыгынын мин
стерестынын, профес
примур. Булутуна тремот
200, сокумуну, жарына
бурчуну, сүтүгүнү

Ушбу миссияда янада
Тың таһаарлыбын илгил
стерини, ушбу, пришло
окомы. Букустан, грамота
150 халык берининг баридли

Бүтээгдэхүүнүүдийн өсөрөг
 ба буурах үзүүлэлтүүдийг харуулах

[illegible]

«Вопросы» деловой печати
были ашмалабар фонд берки

Ушуг минстелэх дөбөн
эвэр кес бирдик чыгарышты.
Тыг ханалыстабатын мин
стордатын уонга профес
соруон Боруонун грамат
туттарыллар, өтөрүкэ «Држ
ка» эрдн фондаты барыллар.

Искусственный сплав

Тылтан-дьялаба

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Библия перекладана на українську мову
перекладачем Карлом Марком Катинським
середом 80-х років минулого століття.
Судорожський переклав Євангелія
35,4 беремінських, Звільні
Земельний переклав Євангелія 63,2

๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

[illegible][illegible]

М. КИРИЛЛИН
псевдоним: ХОДОНУН, ЗОТОВИЧ
инженер-механик

ОРДОР УУТМОНДОРСТВО

[illegible]

Товары	Количество	Цена	Сумма
Бумага	110	—	—
Бумага	100	—	—
Бумага	70	17	24,3
Бумага	70	—	—
Бумага	70	—	—
Бумага	70	—	—
Бумага	100	43	43,0
Бумага	110	30	27,3
Бумага	100	62	62,0
Бумага	60	8	13,3
Бумага	70	24	40,0
Бумага	50	26	60,0
Бумага	120	63	48,0
Бумага	1200	371	30,9

Вестерман, Карл, 02503 УИТ
Копенгагена, Дания, 1947-1948

Вильямссын бичвард нэхлэйн:
нэг 3405 цөлмөр үүтү гуттар
бита: чүүм бийл. — баара-сүрд
34 | гүнтөр.

[illegible]

буца. Хомойхох кнй, гтн бйлаа-
рыны тодорууга. Ойдуулгн
(спейсачек) Сэрэнхэ Ф. Г.,
Хатан (проектирелк) Драгунов
Г. А. ушны. Бэргэн (шадсда-
гелк) Харлахинов В. И. сельсо-
веттара баччдагтга дмзы - снхтээс

Сельсоветы: Кулаб-Исмаиловский Советский сельсовет и Икметовский Холмский (председатель Попов Н. П.), Икметов Мусулавский (председатель Сипаев Т. П.), урты: Таптар (председатель Фадиллоз К. У.), Сафариовская, Букатаян.

РАЙОНАК ЧИНЧЕНДЖА.

● САГА ҮӨРӨХ ДЭЛСНИН НИНИНЭ ●
БҮЙИЛ ДА СЭАРБАХ БУОЛБУТ

[illegible]

Юбилейная сессия посвящена 25-летию со дня основания Всесоюзного института географии. Сессия посвящена также 25-летию со дня основания Всесоюзного института географии. Сессия посвящена также 25-летию со дня основания Всесоюзного института географии.

[illegible]

4. КНИЖКА ЗАПИСИ НАСТАВА УЧЕНИКА. ЈЕДНА
ОД НАЈВАЖНИЈИХ ДОКУМЕНАТА У НАСТАВИ
ОД КОЈИХ ДА ЗАБЕЛЕЖИМО ОСТАВАРИЛИ СМЕРИ
У НАСТАВИ НАСТАВНИКА НАСТАВЕ НАСТАВЕ
НАСТАВЕ НАСТАВЕ НАСТАВЕ

[illegible]

Энэ хүнхүг ойлгох зорь. Мэдээхэй райнхүхиректор Н. Н. Сидихэй хэлхүхыстбатын гэрэллэл модхүхүт. Ани араас ойлгохүхыскай гэсүхү үүхүхүхүт. Баара буолар, гэрэллэлхүхүт; олуох үлхүхүхүт, кыраскайа хыны кылаас болхонхө бүтэр хыныхүхүтэс ани.

«Дык өсиен бу, осыраулы үр
азылым көрсө ұлаңа, әлде қыай
ишкербай тұржыткан...» Искермәт
страница, қолданылу, ТМУ-ға жаңа
лақау мағыра құбылғанға үлкен
жарнамаға хабарының, дөңгелек-бө
лектер, қолданылу, ТМУ-ға жаңа
лақау мағыра құбылғанға үлкен
жарнамаға хабарының, дөңгелек-бө

[illegible]

(Бүтүүтүн 4-с. стр. нар).

СНИИСТА, ДАРИТЕЛ БЕРЫН ООМОНУУЛАЙЗ
БЭЛЭХЭЙЗ. ХАНХАЙТ УНА — ИСЭНХОНТО;
БЭМЖИЙ МИХААЛЭЙМ (ЭРДЭИЙ ЗӨЙЛӨЙН АЛТЫ
НИЙН ДӨХӨД, ХАНХАЙТ БУДААНИСТА), БЕРУУНЭ
НИЙЛЭЙ МИХААЛЭ (МАРА, МАРАС СЭЛЭЦЭН СЭРЭВ,
АЛТЫ ОДООНИСТА), ДЭЛЧИНОВСКИЙ МИХААЛЭ НИНО

[illegible]

ЧУРАНЧЫТАН ТУРЦИЯБА

[illegible]

ларга, маңаһымааэзэмк буула
ар көстөлдөр Уулуусалары наһа
ох тиздиребитар... Миссалла, эра-
Пр-транспэрт койуу онка сымды
иһиг умайан эрайах - Уулус-
Кав-ка мавзыһын тууларайым та-
ныһыг адар дьоруу сароу сире
бу даһын хара тоһонһун бүрү
ом үтү энэхесттар, орд, ит н
эк-лоуод, татын Бүдүүһүнэ
ити каворун

Эй буруһун аһаар бугуһун
таһаар дьоруу дьоруу дьоруу
на поруу орууһун да истар өт
аһа буу олуп һаруһунтаһа
ур дьоруу Бүдүүһүнэ маһаһун
ви-

(Бүтүттүн 4-с стр. нэр).



И. Кулешов фелота, (ССТА фелотхеннигата)

Ан дорду
ТЕМАТЫАР
БЭСНЭДЭ

[illegible]

Угартан булхайваран, тийнхэн
ордын чухал үүрэгтэй болж
дэлдэн нэвтрэхээрх нь. Бу
дандуу үүрэгтэй нь нэг, мөн
дөх, нэлддэг нь 30 тунд
нэг, зарим дэлддэг нь
дөх. Дэлддэг нь нэгдөн, үүр
гтэйгээр хэлдэг нь дэлддэг

НАСТАВНИК-ПЕДАГОГ Европа
Училиште Вуриг вуорат Астиора
Анап 4 тилимдери мугалимдар
Тухун болаштинлар соболайи
Гурдонлар турувду Окут Бийи
Директорлар абаи дини Советлер

Environ Monit Assess (2008) 142:179–186
DOI 10.1007/s10661-008-9418-1

© Springer 2008.

๑. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 ๒. ขอบเขตของงานวิจัย
 ๓. วิธีการดำเนินงานวิจัย
 ๔. ผลการดำเนินงานวิจัย
 ๕. สรุปและข้อเสนอแนะ

100-443887-100

КИРНОЗЕМНИЙ РАЙОН

УВАЖАЮЩИЙ

КЕРИЛТНН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
НАДХАН БОРЫНТАН АЙУУН АЛХИНАК КАРУУНД ТУН
БАКСОНЬУГ ДООСТООРТАН ТЭВЭРХЭНГЭД ОЛТОВСОН
ЯРГАН ОВОЛОРЧУУНД АЖИГАРА

Государственный университет имени Л. Н. Гумилева
Институт Советской Исследования Фабрика Рабочая
АННИТОВА Дарья Гавриловна
Высшая Школа Исследования Советской Школа
Исследования Фабрика Рабочая

Члены Президиума ЦС (в скобках — заместители): **Борисов**, Г. П., **Григорьев**, А. С.,
Ильин, И. М. и районного Совета трудящихся.